ނަންބަރު: IUL(170-SA/170/2021/82)
އިޢުލާން
2021 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގައި އައި.ޔޫ.އެމް އާއި އައި.ޔޫ.އެމްގެ ލާރނިންގ ސެންޓަރު ތަކުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކާއި، މި ކޯސްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ މިންގަނޑުތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
1. މާސްޓަރ އޮފް ޤިރާއަތު 26. ބެޗްލަރ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް 51. ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން
2. މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޤުރްއާނިކް ސައިންސަސް 27. އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ 52. ސެޓްފިކެޓް 3 ފޯ އިމާމްސް
3. މާސްޓަރ އޮފް ފިޤްހް އެންޑް އުސޫލުލް ފިޤްހް 28. އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ އިން ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް މެނޭޖްމަންޓް 53. ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނެރަލް ޕާރޕަސް
4. މާސްޓަރ އޮފް ޢަޤީދާ އެންޑް އިސްލާމިކް ތޯޓްސް 29. ޑިޕްލޮމާ އޮފް އިމާމްޝިޕް 54. ސެޓްފިކެޓް 2 އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
5. މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ލީޑަރޝިޕް 30. ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ 55. ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން
6. މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޖާރނަލިޒަމް އެންޑް މީޑިއާ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް 31. ޑިޕްލޮމާ އިން އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން 56. ސެޓްފިކެޓް 2 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނެރަލް ޕާރޕަސް
7. މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ޖުޑިޝަލް ސައިންސަސް އެންޑް ޝަރިޢާ ޕޮލިސީ 32. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް 57. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން އެރަބިކްލޭންގުއޭޖް
8. މާސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕަރެޓިވް ލޯސް 33. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ ޤުރްއާން 58. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން
9. މާސްޓަރ އާރޓްސް އިން ޓީސޯލް (ޓީޗިންގ އިންގްލިޝް ޓު ސްޕީކާރސް އޮފް އަދަރ ލެންގުއޭޖަސް) 34. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 59. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނެރަލް ޕާރޕަސް
10. މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ލީޑަރޝިޕް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 35. ޑިޕްލޮމާ އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް ފޯ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 60. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ބޭސިކް އިންގްލިޝް
11. މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ 36. ޑިޕްލޮމާ އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް 61. ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ލެވެލް 1
12. މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް (ލިންގުއިސްޓިކްސް) 37. ޑިޕްލޮމާ އިން އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް
13. ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ 38. ޑިޕްލޮމާ އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް
14. ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ 39. ޑިޕްލޮމާ އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް
15. ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ލޯ 40. ޑިޕްލޮމާ އިން ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އިމާމްޝިޕް
16. ބެޗްލަރ އޮފް ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް 41. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން
17. ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 42. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
18. ބެޗްލަރ އޮފް އިމާމްޝިޕް 43. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް
19. ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވިތު އޮނާރސް 44. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އިމާމްޝިޕް
20. ބެޗްލަރ އޮފް އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން 45. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
21. ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް 46. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޓީޗިންގް
22. ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޤުރްއާން 47. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް
23. ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 48. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޓްރެވެލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް
24. ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް 49. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް ފޯ އިމާމްޝިޕް
25. ބެޗްލަރ އޮފް އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް 50. ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް

ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، 1)ކޯސް
މޯޑް
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 7 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ :(
ވާރކް
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ 32,770/-
ރުފިޔާ
ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ، 30
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ މޯޑް 2)ކޯސް
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ވާރކް އަދި
ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން. (ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ރިސާޗް):
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(38,605/- ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
މޯޑް 1)ކޯސް
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 7 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
ވާރކް(:
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
32,770/- ރުފިޔާ
ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
30
ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
މޯޑް 2)ކޯސް
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ވާރކް އަދި
ހ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން (ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ ޢަރަބި މާއްދާތަކުން) ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
ރިސާޗް(:
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
38,605/- ރުފިޔާ
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ ޢަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
- އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ ޢަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ކުއްލިއްޔ/ާ
ލެވެލް ސެންޓަރ
ކޯހުގެ ނަން
ކެމްޕަސް މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ކިޔަވައިދޭ ގޮތް ކިޔަވައިދޭ ބަސް
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ޤިރާއަތު މާސްޓަރ އޮފް 9
ދިވެހި
އޮންލައިންކޮށް
ހަފްތާ ބަންދު
އަހަރު) 1
ސ. މީދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ހަނިމާދޫ ހދ. - ސިޓީ ފުވައްމުލައް - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(2
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ސައިންސަސް މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޤުރްއާނިކް 9
ޢަރަބި
އޮންލައިންކޮށް
ހަފްތާ ބަންދު
އަހަރު) 1
މީދޫ ސ. - ޅ. ނައިފަރު - ހދ. ހަނިމާދޫ - ސިޓީ ފުވައްމުލައް - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(2

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
މޯޑް 1)ކޯސް
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 7 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
ވާރކް(:
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
32,770/- ރުފިޔާ
ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފު ރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ، 30
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ މޯޑް 2)ކޯސް
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ވާރކް އަދި
ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން. (ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ރިސާޗް):
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(38,605/- ރުފިޔާ
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
28,710/- 30 ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަ އި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާއެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ؛
 ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކަށް ވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
 ކީރިތި ޤުރްއާން ބަލައިގެން ކިޔަވަން އެނގުން. ކޯސްފީ ހިލޭ
ނޯޓް: މިޕްރޮގްރާމް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ނިމޭއިރު ޤުރްއާން އެއްކޮށް ހިތުދަސް ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. 30)އެޑެމިނިސްޓްރޭޓިވް
-ފުރަތަމަ ސެމެސްޓަރ ނިމުމުން ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން ދެވޭނެއެވެ. ފީ1200/-:)
-ދެވަނަ ސެމެސްޓަރ ނިމުމުން ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން ދެވޭނެއެވެ.
-ތިންވަނަ ސެމެސްޓަރ ނިމުމުން ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން ދެވޭނެއެވެ.
 އެންމެ ފަހު ދެސެމެސްޓަރ ނިމުމުން ޤުރްއާން އެއްކޮށް ހިތުދަސްކޮށް ނިމޭނެއެވެ. އަދި އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން ދެވޭނެއެވެ.
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ސައިންސަސް މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޤުރްއާނިކް 9
ދިވެހި
އޮންލައިންކޮށް
ހަފްތާ ބަންދު
އަހަރު) 1
ސ. މީދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ހަނިމާދޫ ހދ. - ސިޓީ ފުވައްމުލައް - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(2
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ބެޗްލަރ އޮފް ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް 7
ހެނދުނު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
އަހަރު) 3
ސ. މީދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ހަނިމާދޫ ހދ. - ސިޓީ ފުވައްމުލައް - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(6
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
މެމޮރައިޒޭޝަން އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން 4
ނުވަތަ ހަވީރު ހެނދުނު ހަށް ޙާޟިރުވެގެން ކުލާ ދިވެހި
އަހަރު) 2.5
ސ. މީދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ހަނިމާދޫ ހދ. - ސިޓީ ފުވައްމުލައް - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(5

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ތަޖުރިބާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ލިބިފައިވުން (މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ މޯޑް 1)ކޯސް
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ވާރކް):
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ، 36,995/- ރުފިޔާ
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
15
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު، މޯޑް 2)ކޯސް
ހ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން (ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ ޢަރަބި މާއްދާތަކުން) ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ، ވާރކް އަދި
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، ރިސާޗް(:
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ ޢަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން. 40,880/- ރުފިޔާ
- އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ ޢަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
މޯޑް 1) ކޯސް
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
15 ވާރކް(
ނުވަތަ،
30,950/- ރުފިޔާ
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮ ށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ކުއްލިއްޔ/ާ
ލެވެލް ސެންޓަރ
ކޯހުގެ ނަން
ކެމްޕަސް މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ގޮތް ކިޔަވައިދޭ ކިޔަވައިދޭ ބަސް
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން
ލެވެލް ސައިންސަސް
އުސޫލުލް ފިޤްހް މާސްޓަރ އޮފް ފިޤްހް އެންޑް 9
ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި)މެންދުރުފަހު(ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
އަހަރު) 1
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2
އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލެވެލް ހިއުމަން ސައިންސަސް
މީޑިއާ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޖާރނަލިޒަމް އެންޑް 9
ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި)ހަވީރު(ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި
އަހަރު) 1
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ، މޯޑް 1)ކޯސް
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 7 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ވާރކް(:
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ 35,370/- ރުފިޔާ
ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ނުވަތަ، 15
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
މޯޑް 1)ކޯސް
ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް
ވާރކް(:
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
40,230/- ރުފިޔާ
 ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮ ގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ، 1
މޯޑް (ކޯސް
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ނޫންނަމަ (ފިޤްހް 1، ފިޤްހް 2، ޢަޤީދާ 1 އަދި ޢަޤީދާ (2 މިމާއްދާތައް، ކޯހުގައި ކިޔަވައިދޭ
ވާރކް):
މާއްދާތަކުގެ އިތުރަށް ކިޔަވަންޖެހޭނެއެވެ. 35,370/
- ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
25
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
މޯޑް 2)ކޯސް
ނުވަތަ،
ވާރކް އަދި
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ރިސާޗް(:
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
40,230/- ރުފިޔާ
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮ ށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
މާސްޓަރ އޮފް ޢަޤީދާ އެންޑް އިސްލާމިކް ތޯޓްސް 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި)ހަވީރު(ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ލީޑަރޝިޕް 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
ދިވެހި
ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި)މެންދުރުފަހު(އޮންލައިންކޮށް
ސ. މީދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން 28,560/- 25 ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަ ރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން 25,610/- 20 ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން 9,365/- 15 ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަ ކަ ދަންނަވަން(
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް
ލެވެލް ހިއުމަން ސައިންސަސް
ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 7
ހެނދުނު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
އަހަރު) 3
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް
ލެވެލް ހިއުމަން ސައިންސަސް
އިމާމްޝިޕް އޮފް ބެޗްލަރ 7
ވެހި ދި
އޮންލައިންކޮށް
ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި)ހަވީރު(
އަހަރު) 3
ސ. މީދޫ - ހދ. ހަނިމާދޫ - ސިޓީ ފުވައްމުލައް - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(6
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް
ލެވެލް ހިއުމަން ސައިންސަސް
އިމާމްޝިޕް އޮފް ޑިޕްލޮމާ 5
ދިވެހި
އޮންލައިންކޮށް
ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި)ހަވީރު(
އަހަރު) 1
ސ. މީދޫ - ހދ. ހަނިމާދޫ - ސިޓީ ފުވައްމުލައް - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(2

ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
މޯޑް 1)ކޯސް
ނުވަތަ،
ވާރކް(:
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
38,295/- ރުފިޔާ
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(30
ނުވަތަ،
މޯޑް 2)ކޯސް
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ވާރކް އަދި
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ރިސާރޗް(:
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާ
42,180/-
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
މޯޑް 1)ކޯސް
ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ވާރކް(:
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ 38,295/- ރުފިޔާ
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(30
ނުވަތަ، މޯޑް 2)ކޯސް
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ވާރކް އަދި
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން (މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ރިސާރޗް):
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ 42,180/-
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގަ އި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ރުފިޔާ
ކުއްލިއްޔ/ާ
ނަން ކޯހުގެ ލެވެލް ސެންޓަރ
ކެމްޕަސް މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ގޮތް ކިޔަވައިދޭ ކިޔަވައިދޭ ބަސް
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ޝަރީޢާ ޕޮލިސީ މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ޖުޑީޝަލް ސައިންސަސް އެންޑް 9
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
އަހަރު) 1
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2
އޮންލައިންކޮށް
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ޝަރީޢާ ޕޮލިސީ މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ޖުޑީޝަލް ސައިންސަސް އެންޑް 9
މަހަކު އެއްފަހަރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
އަހަރު) 1.5
މާލެ ސެމިސްޓަރ(3
އޮންލައިންކޮށް

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ، މޯޑް 1)ކޯސް
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ވާރކް(:
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ 38,295/- ރުފިޔާ
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(30
ނުވަތަ، މޯޑް 2)ކޯސް
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ވާރކް އަދި
ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން (މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ރިސާރޗް):
ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ 42,180/-
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގަ އި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ (ލެވެލް)7 ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) ނުވަތަ،
37,845/- ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ 30
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން)
މަތީގައިވާ ޝަރުޠުގެ އިތު ރުން ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
 ޔުނިވަރސިޓީއިން ދޭ ޓެސްޓެއް ނުވަތަ އިންޓަރވިއުއަކުން ފާސްވުން.
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ (ލެވެލް)7 ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގު ޅޭ ދާއި ރާ އެ އް ގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ 37,845/- 30 ރުފިޔާ
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން)
މަތީގައިވާ ޝަރުޠުގެ އިތުރުން ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
 ޔުނިވަރސިޓީއިން ދޭ ޓެސްޓެއް ނުވަތަ އިންޓަރވިއުއަކުން ފާސްވުން.
ލެވެލް އެންޑް ލޯ ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ
މާސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕަރެޓިވް ލޯސް 9
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އަހަރު) 1
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2
އޮންލައިންކޮށް
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ލޯ 8
ދިވެހި
އޮންލައިންކޮށް
ހަވީރު
އަހަރު) 1
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ 8
ދިވެހި
އޮންލައިންކޮށް
ހަވީރު
އަހަރު) 1
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް، އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
59,345/- 30 ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕް ރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮ ގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް، އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ 27,560/- 30 ރުފިޔާ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގް ރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް، އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ 14,640/- 30 ރުފިޔާ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަ ރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވިތު އޮނާރސް 7
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(8) އަހަރު 4
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ 6
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އަހަރު) 2
މާލެ ސެމިސްޓަރ(4
ލެވެލް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ 5
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އަހަރު) 1
ސ. މީދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ހދ. ހަނިމާދޫ - ސިޓީ ފުވައްމުލައް - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(2

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ މޯޑް 2)ކޯސް
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ވާރކް އަދި
30
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް ރިސާޗް(
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(38,605/- ރުފިޔާ
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
 އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ
މޯޑް 1)ކޯސް
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަ ހު
ވާރކް(:
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް
32,445/- ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެ ރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު
30
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮ ށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(2
މޯޑް)ކޯސް
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ވާރކް އަދި
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ރިސާޗް(:
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ، 38,280/
- ރުފިޔާ
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
 އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މިޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ކުއްލިއްޔ/ާ
ލެވެލް ސެންޓަރ
ކޯހުގެ ނަން
ކެމްޕަސް މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ގޮތް ކިޔަވައިދޭ ކިޔަވައިދޭ ބަސް
ލޭންގުއެޖަސް(އަދަރ އޮފް ސްޕީކާރސް ޓު އިންގްލިޝް ޓީޗިންގ އިން އާރޓްސް އޮފް މާސްޓަރ ޓްސް އިން ޓީސޯލް) ރ މާސްޓަރ އޮފް އާ 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ރޭގަނޑު ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2) އަހަރު 1
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ލީޑަރޝިޕް އެންޑް 9 ލެވެލް އެޑިޔުކޭޝަން ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ރޭގަނޑު ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު މޯޑް 1)ކޯސް
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް ވާރކް(:
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ، 32,445/- ރުފިޔާ
 އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު
30
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ -މާސްޓަރސް
ޕް ރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
މޯޑް 2)ކޯސް
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ވާރކް އަދި
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ރިސާޗް(:
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
38,280/- ރުފިޔާ
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
 އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ (ލެވެލް)7 ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
(މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު ން. 17,275/- 30 ރުފިޔާ
(މީގެ ތެރެއިން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން)
މަތީގައިވާ ޝަރުޠުގެ އިތުރުން ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
 ޔުނިވަރސިޓީއިން ދޭ ޓެސްޓެއް ނުވަތަ އިންޓަރވިއުއަކުން ފާސްވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ، 25,275/- 30 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން
ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
 ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ރޭގަނޑު ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންލައިންކޮށް އިނގިރޭސި
ޅ. ނައިފަރު - ސިޓީ ފުވައްމުލައް - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ޓީޗިންގ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން 8 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހި
ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންލައިންކޮށް
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ބެޗްލަރ އޮފް އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ރޭގަނޑު ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
25,275/- 15 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން
ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
 ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ، 34,195/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ)ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ 29,620/- 30 ރުފިޔާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން
ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައި ވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އޮފް އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން ބެޗްލަރ 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހަފްތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
ޅ. ނައިފަރު - ސިޓީ ފުވައްމުލައް ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ލޭންގުއޭޖް ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެރަބިކް 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
އޮފް ޓީޗިންގ ޤުރްއާން ބެޗްލަރ 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހެނދުނު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ހަވީރު

 މަތީ ސާނަވީ)ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ 29,620/- 15 ރުފިޔާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕް ރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން
ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 މަތީ ސާނަވީ)ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ 31,980/- 30 ރުފިޔާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަ ން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން
ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 މަތީ ސާނަވީ)ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ 31,980/- 15 ރުފިޔާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަ ން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގް ރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން
ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޤުރްއާން 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހަފްތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
ޅ. ނައިފަރު - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހެނދުނު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 7 ލެވެލް އެޑިޔުކޭޝަން ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ހަފްތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
ޅ. ނައިފަރު ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ، 11,490/- 30 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށް ފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން
ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
 ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ، 11,490/- 15 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން
ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަ ދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
 ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ، 16,080/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ، 16,080/- 15 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން ޑިޕްލޮމާ އިން 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ރޭގަނޑު ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
އެޑިޔުކޭޝަން އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް ޑިޕްލޮމާ އިން 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހަފްތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
ސ. މީދޫ - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ 5 ލެވެލް އެޑިޔުކޭޝަން
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2) އަހަރު 1
ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ 5 ލެވެލް އެޑިޔުކޭޝަން
ހަފްތާ ބަންދު ޙާޟިރުވެގެން ކުލާހަށް ޢަރަބި
ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2) އަހަރު 1

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީގެ) 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
12,895/- 30 ރުފިޔާ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން
ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީގެ) 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
12,895/- 15 ރުފިޔާ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެ މް އިން
ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީގެ) 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
12,335/- 30 ރުފިޔާ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަ މަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން
ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރި ވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހެނދުނު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހަފްތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
ޅ. ނައިފަރު - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
އިން ޓީޗިންގ ޤުރްއާން ޑިޕްލޮމާ 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހެނދުނު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ހަވީރު

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީގެ) 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
12,335/- 15 ރުފިޔާ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން
ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ ޤުރްއާން 5
ހަފްތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
އަހަރު) 1
ސ. މީދޫ - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
މޯޑް 1)ކޯސް
ވާރކް(: 35,370/-
 ޢަރަބި ބަހާ، ނުވަތަ ޢަރަބި ބަހަވިއްޔާތާ، ނުވަތަ ޢަރަބި އަދަބިއްޔާތާ ގުޅޭ ތަފާތު 4 މޮޑިއުލް އެއް މަދުވެގެން ހިމެނޭ ގޮތުގައި، ގުޅުންހުރި ރުފިޔާ
ދާއިރާ އަކުން ޢަރަބި މީޑިއަމް އިން ބެޗްލަރ ޑިގުރީ އެއް ހާސިލުކޮށްފައި ވުން. ނުވަތަ،
15
 ޢަރަބި މީޑިއަމް އިން ބެޗްލަރ ޑިގުރީ އެއް ހާސިލުކޮށްފައި ވުމާ އެކު ޢަރަބި ބަހާ، ނުވަތަ ޢަރަބި ބަހަވިއްޔާތާ، ނުވަތަ ޢަރަބި އަދަބިއްޔާތާ
މޯޑް 2)ކޯސް
ގުޅޭ 4 މޮޑިއުލް އެއް ހިމެނޭ ގޮތުގައި ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް 1(ސެމިސްޓަރ ގެ) ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން.
ވާރކް އަދި ރިސާޗް(:
40,830/- ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ؛ 13,830/- 30 ރުފިޔާ
 ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން
 ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ، 11,440/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ކޯހުގެ ނަން ލެވެލް ސެންޓަރ ކުއްލިއްޔ/ާ
ކެމްޕަސް މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ގޮތް ކިޔަވައިދޭ ކިޔަވައިދޭ ބަސް
)ލިންގުއިސްޓިކްސް(މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
ޢަރަބި
ހަފްތާ ބަންދު އޮންލައިންކޮށް
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ރަބިކް ލޭންގުއެޖް ފޯ ޑިޕްލޮމާ އިން އެ 5 ލެވެލް ލޭންގުއެޖް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ރަބިކް ލޭންގުއެޖް އިން އެ ޑިޕްލޮމާ 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 3 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 11,520/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 2 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 3,600/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 2 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 3,600/- 30 ރުފިޔާ
 އައި.ޔޫ.އެމް ގެ ޢަރަބި ބަހުގެ ސެޓްފިކެޓް 1 ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ، 1,950/- 30 ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 1 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ
300/- 60 ރުފިޔާ
މީހެއްކަމުގައި ވުން.
އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް އިން 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް ލޭންގުއެޖް
ހޮނިހިރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
އެރަބިކް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ހަވީރު
ލޭންގުއޭޖް އިން އެރަބިކް 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް ލޭންގުއެޖް
ހޮނިހިރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ލޭންގުއޭޖް އިން އެރަބިކް 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
ހޮނިހިރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
ސ. މީދޫ - ސިޓީ ފުވައްމުލައް - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ލޭންގުއޭޖް އިން އެރަބިކް 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް ލޭންގުއެޖް
ހޮނިހިރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
ހަވީރު

 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ
300/- 60 ރުފިޔާ
މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ލޭންގުއޭޖް އިން އެރަބިކް 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
ޢަރަބި
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން
ސ. މީދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ހަނިމާދޫ ހދ. - ސިޓީ ފުވައްމުލައް - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ 1

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް
ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަ ރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި
ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
37,745/- 25 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް
ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތް ތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި
ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
37,745/- 20 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން (
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ކުއްލިއްޔ/ާ
ލެވެލް ސެންޓަރ
ކޯހުގެ ނަން
ކެމްޕަސް މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ގޮތް ކިޔަވައިދޭ ކިޔަވައިދޭ ބަސް
އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލެވެލް ސްޓަޑީޒް
އެންޑް ފައިނޭންސް އެކައުންޓިންގ ބެޗްލަރ އޮފް 7
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އަހަރު) 3
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6
ލެވެލް ސްޓަޑީޒް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
އެންޑް ފައިނޭންސް އެކައުންޓިންގ ބެޗްލަރ އޮފް 7
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އަހަރު) 3
ސ. މީދޫ - ނައިފަރު ޅ. - ހދ. ހަނިމާދޫ - ސިޓީ ފުވައްމުލައް - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(6
ހަފްތާ ބަންދު

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާ ހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
39,305/- 25 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަ ރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
39,305/- 20 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަ ރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
34,040/- 20 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަ ރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލެވެލް ސްޓަޑީޒް
ފައިނޭންސް ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް 7
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އަހަރު) 3
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6
އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލެވެލް ސްޓަޑީޒް
ފައިނޭންސްބޭންކިންގ އެންޑް ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް 7
ހަވީރު ޟިރުވެގެން ކުލާހަށް ޙާ އިނގިރޭސި
އަހަރު) 3
ސިޓީ ފުވައްމުލައް - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(6
އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ހަފްތާ ބަންދު
ލެވެލް ސްޓަޑީޒް
ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބެޗްލަރ އޮފް 7
ހަވީރު ޙާޟިރުވެގެން ކުލާހަށް އިނގިރޭސި
އަހަރު) 3
ސ. މީދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ހަނިމާދޫ ހދ. - ސިޓީ ފުވައްމުލައް - ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(6

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
25,575/- 25 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
25,575/- 20 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެން ދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
13,340/- 25 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލެވެލް ސްޓަޑީޒް
6
އިން ޕަބްލިކް ފައިނޭންޝަލް ޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ އެ
މެނޭޖްމަންޓް
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އަހަރު) 2
މާލެ ސެމިސްޓަރ(4
އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލެވެލް ސްޓަޑީޒް
6
އިން ޕަބްލިކް ފައިނޭންޝަލް ޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ އެ
މެނޭޖްމަންޓް
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އަހަރު) 2
ސ. މީދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ހދ. ހަނިމާދޫ - ސިޓީ ފުވައްމުލައް - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(4
އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ހަފްތާ ބަންދު
ލެވެލް ސްޓަޑީޒް
އެންޑް ފައިނޭންސް އެކައުންޓިންގ ޑިޕްލޮމާ އިން 5
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އަހަރު) 1
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮ ގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
13,340/- 20 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
15,940/- 25 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނި ވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
15,940/- 20 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސި ޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް އިކޮނޮމިކްސް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލެވެލް ސްޓަޑީޒް
އެންޑް ފައިނޭންސް އެކައުންޓިންގ ޑިޕްލޮމާ އިން 5
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އަހަރު) 1
ސ. މީދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ހދ. ހަނިމާދޫ - ސިޓީ ފުވައްމުލައް - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2
އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ހަފްތާ ބަންދު
ލެވެލް ސްޓަޑީޒް
ފައިނޭންސް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ޑިޕްލޮމާ އިން 5
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އަހަރު) 1
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2
އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލެވެލް ސްޓަޑީޒް
ފައިނޭންސް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ޑިޕްލޮމާ އިން 5
ހަވީރު ޟިރުވެގެން ކުލާހަށް ޙާ އިނގިރޭސި
އަހަރު) 1
ސިޓީ ފުވައްމުލައް - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2
ހަފްތާ ބަންދު

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
13,535/- 25 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕް ރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެ ންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
13,535/- 20 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
8,225/- 25 ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
 ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލެވެލް ސްޓަޑީޒް
ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕްލޮމާ އިން 5
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އަހަރު) 1
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2
އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލެވެލް ސްޓަޑީޒް
ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަން ޑިޕްލޮމާ އިން 5
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އަހަރު) 1
ސ. މީދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ހދ. ހަނިމާދޫ - ސިޓީ ފުވައްމުލައް - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2
އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ހަފްތާ ބަންދު
ލެވެލް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
އިމާމްޝިޕް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް ޑިޕްލޮމާ އިން 5
ދިވެހި
އޮންލައިންކޮށް
ހަވީރު
އަހަރު) 1
ސ. މީދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ހަނިމާދޫ ހދ. - ސިޓީ ފުވައްމުލައް - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2
ހަފްތާ ބަންދު

 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 8,495/- 25 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް ކުއްލިއްޔާ އޮފް
ލެވެލް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ގަވަރނަންސް އެންޑް އިމާމްޝިޕް ލޯކަލް އިން އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް 4
ދިވެހި
އޮންލައިންކޮށް
ހަވީރު
އަހަރު) 1
ސ. މީދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ހަނިމާދޫ ހދ. - ސިޓީ ފުވައްމުލައް - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2
ހަފްތާ ބަންދު

ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑި ޔު ކޭޝަން
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 10,665/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 9,495/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 9,495/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 9,690/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
ކުއްލިއްޔ/ާ
ލެވެލް ސެންޓަރ
ކޯހުގެ ނަން
ކެމްޕަސް މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ގޮތް ކިޔަވައިދޭ ކިޔަވައިދޭ ބަސް
ކޮންޓިނިއުއިންގ ސެންޓަރ ފޯ
ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އޮންލައިންކޮށް ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި
ސ. މީދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ކޮންޓިނިއުއިންގ ސެންޓަރ ފޯ ހަފްތާ ބަންދު
ޓީޗިންގ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އޮންލައިންކޮށް ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި
ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
މާލެ
ކޮންޓިނިއުއިންގ ސެންޓަރ ފޯ ހަފްތާ ބަންދު
ޓީޗިންގ އިން އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް 4 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އޮންލައިންކޮށް ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި
ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ސ. މީދޫ - ސިޓީ ފުވައްމުލައް
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް ސެޓްފިކެޓް އިން އެޑްވާންސްޑް 4 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހެނދުނު އޮންލައިންކޮށް ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ހަވީރު

 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 9,690/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 9,690/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 9,620/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 9,620/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
10,620/-
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 30
ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އޮންލައިންކޮށް ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި
ސ. މީދޫ - ސިޓީ ފުވައްމުލައް ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ކޮންޓިނިއުއިންގ ސެންޓަރ ފޯ
ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އޮންލައިންކޮށް ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި
ޅ. ނައިފަރު ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ ހަފްތާ ބަންދު
އިމާމްޝިޕް ފޯ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް 4 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ދިވެހި
ހެނދުނު އޮންލައިންކޮށް
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
އިމާމްޝިޕް ފޯ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް 4 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ދިވެހި
ހަވީރު އޮންލައިންކޮށް
ސ. މީދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ހދ. ހަނިމާދޫ - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ ހަފްތާ ބަންދު
ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހެނދުނު އޮންލައިންކޮށް އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ހަފްތާ ބަންދު

 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
10,620/-
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 30
ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
10,620/-
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 30
ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 30 10,240/-ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާއެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 2 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 2,300/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާއެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 2 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 2,300/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އޮންލައިންކޮށް އިނގިރޭސި
ސިޓީ ފުވައްމުލައް - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަފްތާ ބަންދު އޮންލައިންކޮށް އިނގިރޭސި
ސ. މީދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ހދ. ހަނިމާދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ކޮންޓިނިއުއިންގ ސެންޓަރ ފޯ
އެންޑް ޓޫރިޒަމް އިންގްލިޝް ފޯ ޓްރެވަލް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން 4 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަފްތާ ބަންދު އޮންލައިންކޮށް އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ޕަރޕަސް އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނަރަލް އިން 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އޮންލައިންކޮށް އިނގިރޭސި
ލ. ފޮނަދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ޕަރޕަސް އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނަރަލް އިން 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އޮންލައިންކޮށް އިނގިރޭސި
ސ. މީދޫ ސެމިސްޓަރ 1
ހަފްތާ ބަންދު

 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 1 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 2,000/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 16 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 1 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 2,000/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 16 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެެެ އް ފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ނުވަތަ، 900/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެެެ އް ފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ނުވަތަ، 900/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެެެ އް ފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ނުވަތަ، 900/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ޕަރޕަސް އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނަރަލް އިން 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އޮންލައިންކޮށް އިނގިރޭސި
ސ. މީދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ ސެންޓަރ ހަފްތާ ބަންދު
ޕަރޕަސް އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނަރަލް އިން 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އޮންލައިންކޮށް އިނގިރޭސި
ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ޕަރޕަސް އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނަރަލް އިން 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު ށް އޮންލައިންކޮ އިނގިރޭސި
ސ. މީދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ ހަފްތާ ބަންދު
ޕަރޕަސް އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނަރަލް އިން 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އޮންލައިންކޮށް އިނގިރޭސި
ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ 1
ކޮންޓިނިއުއިންގ ސެންޓަރ ފޯ
އިންގްލިޝް އިން ބޭސިކް 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަފްތާ ބަންދު އޮންލައިންކޮށް އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ 1

 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެެެ އް ފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ނުވަތަ، 900/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާއެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 2 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
1980/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާއެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 2 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
1980/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާއެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 2 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 1980/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާއެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 2 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 2,020/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
އިންގްލިޝް އިން ބޭސިކް 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އޮންލައިންކޮށް އިނގިރޭސި
ހދ. ހަނިމާދޫ ސެމިސްޓަރ 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ ހަފްތާ ބަންދު
ދިވެހި އިމާމްސް ފޯ 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަފްތާ ބަންދު އޮންލައިންކޮށް
ސ. މީދޫ - މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ދިވެހި އިމާމްސް ފޯ 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އޮންލައިންކޮށް
ސިޓީ ފުވައްމުލައް ސެމިސްޓަރ 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
އިމާމްސް ފޯ 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ދިވެހި
ހަވީރު އޮންލައިންކޮށް
ހދ. ހަނިމާދޫ ސެމިސްޓަރ 1
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ ހަފްތާ ބަންދު
ޤުރްއާންއިން ޤިރާއަތުލް 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހެނދުނު އޮންލައިންކޮށް ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
ކުލާހަށް
ހަވީރު ޙާޟިރުވެގެން

 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާއެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 2 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 2,020/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާއެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 2 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 2,020/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާއެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 2 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 2,020/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 1 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 30 1,660/-ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 16 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 1 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 30 1,660/-ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 16 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން އިން 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
އޮންލައިންކޮށް ދިވެހި
ހަވީރު
ސިޓީ ފުވައްމުލައް ސެމިސްޓަރ 1
ކުލާހަށް
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ ޙާޟިރުވެގެން
ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން އިން 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަފްތާ ބަންދު އޮންލައިންކޮށް ދިވެހި
ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ 1
ކުލާހަށް
ޙާޟިރުވެގެ
ކޮންޓިނިއުއިންގ ސެންޓަރ ފޯ ން
ޤުރްއާންއިން ޤިރާއަތުލް 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އޮންލައިންކޮށް ދިވެހި
ސ. މީދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ހދ. ހަނިމާދޫ ސެމިސްޓަރ 1
ކުލާހަށް
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ ހަފްތާ ބަންދު ޙާޟިރުވެގެން
ޤުރްއާނުެް ޤިރާއަތުލް އިން 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހެނދުނު އޮންލައިންކޮށް ދިވެހި
މާލެ ހަފްތާ 10
ކުލާހަށް
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ ހަވީރު ޙާޟިރުވެގެން
ޤުރްއާނުެް އިން ޤިރާއަތުލް 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަފްތާ ބަންދު އޮންލައިންކޮށް ދިވެހި
ލ. ފޮނަދޫ ހަފްތާ 10
ކުލާހަށް
ޙާޟިރުވެގެން

 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 1 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 30 1,660/-ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 16 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެެެ އްފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން. އަދި،
300/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެެެ އްފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން. އަދި،
300/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެެެ އްފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން. އަދި،
300/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
ޤުރްއާނުެް އިން ޤިރާއަތުލް 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އޮންލައިންކޮށް ދިވެހި
ސ. މީދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ހދ. ހަނިމާދޫ ހަފްތާ 10
ކުލާހަށް
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ ހަފްތާ ބަންދު ޙާޟިރުވެގެން
ޤުރްއާންއިން ޤިރާއަތުލް 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ނު ހެނދު އޮންލައިންކޮށް ދިވެހި
މާލެ ހަފްތާ 5
ކުލާހަށް
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ ހަވީރު ޙާޟިރުވެގެން
ޤުރްއާންއިން ޤިރާއަތުލް 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަފްތާ ބަންދު އޮންލައިންކޮށް ދިވެހި
ލ. ފޮނަދޫ ހަފްތާ 5
ކުލާހަށް
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ ޙާޟިރުވެގެން
ޤުރްއާންއިން ޤިރާއަތުލް 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ހަވީރު އޮންލައިންކޮށް ދިވެހި
މީދޫ ސ. - ޅ. ނައިފަރު - ހދ. ހަނިމާދޫ ހަފްތާ 5
ހަފްތާ ބަންދު ޙާޟިރުވެގެން ކުލާހަށް

 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެެެ އް ފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ނުވަތަ، 900/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެެެ އް ފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ނުވަތަ، 900/- 30 ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ވީމާ، މި ކޯސްތަކަށް ވަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި، 5 އޮގަސްޓް 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި ސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ރިސެޕްޝަނަށް ނުވަތަ އޮންލައިންކޮށް
ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
މި ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތާއި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް www.ium.edu.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު 3022120 އަދި 7923247 ނަންބަރާ ގުޅުއްވުމުން
ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 މަތީގައި ދެންނެވުނު ކޯސްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ މިންގަނޑުތަކުގެ ތަފްޞީލް ހޯދެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ https://www.ium.edu.mv/gazette/course-announcement-january-2021-intake-2/
ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ
1 ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ލެވެލް ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމުގެ ހުނަރުވެރިކަން 1 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ދިވެހި
އޮންލައިންކޮށް
ހަވީރު
ސ. މީދޫ ސެމިސްޓަރ 1
ކޮންޓިނިއުއިންގ ސެންޓަރ ފޯ ހަފްތާ ބަންދު
1 ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ލެވެލް ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމުގެ ހުނަރުވެރިކަން 1 ލެވެލް އެޑިއުކޭޝަން
ދިވެހި
އޮންލައިންކޮށް
ހަފްތާ ބަންދު
ހދ. ހަނިމާދޫ - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ 1
ސ. މީދޫ - ޅ. ނައިފަރު –

ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް އެދޭފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު
ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި:
 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފޯރމް
 ލިބިފައިވާ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ އަޞްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ.
 އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ.
 ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ 1 ފޮޓޯ.
 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި، ފުރިހަމަނުވާ ފޯމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
 އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ވެރިފައި ކުރުމަށްޓަކައި އައިޑީކާޑުގެ އަޞްލު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ކޮޕީ ބެލުމަށްފަހު އަޞްލު ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
 އަތޮޅުތަކުން ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި، އަދި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ، ފޮނުވި ތަކެތީގެ އަޞްލުތައް، ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާ ކޯހުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ، ލަސްވެގެން 02 ދުވަސްކުރިން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 ކޮންމެ ކޯހެއްވެސް ހިންގޭނީ މަދުވެގެން 15 ދަރިވަރުން އެކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުންނެވެ.
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅުއްވާނީ: 3022120 ނަންބަރަށެވެ. ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހޮޓްލައިން 7923247 ނަންބަރަށެވެ.
 ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނުން، އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރ ލ.ފޮނަދޫ (ކުރީގެ ސިރާޖުއްދީން ޕްރީސްކޫލް)، އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރ ފުވައްމުލަކު ސިޓީން (ކުރީގެ މިސްކިތްމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ޢިމާރާތް) އަދި އައި.ޔޫ.އެމް
ލާރނިންގ ސެންޓަރ ޅ. ނައިފަރުން (ކުރީގެ ނޫރާނީ ޕްރީ-ސްކޫލް) ފޯމު ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނުން
 އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރުން (ލ.ފޮނަދޫ – ކުރީގެ ސިރާޖުއްދީން ޕްރީސްކޫލް)
 އައި.ޔޫ.އެމް ލާ ރނިންގ ސެންޓަރުން (ފުވައްމުލަ އް ސިޓީ - ކުރީގެ މިސްކިތްމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ޢިމާރާތް)
 އައި.ޔޫ.އެމް ލާރނިންގ ސެންޓަރުން (ޅ. ނައިފަރު - ކުރީގެ ނޫރާނީ ޕްރީ -ސްކޫލް)
 އީ -މެއިލް ކުރާނަމަ، apply@ium.edu.mv އަށް މެއިލްކުރެވޭނެއެވެ.
 އޮންލައިންކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ ވެބްސިޓްގައިވާ އޮންލައިން ޕޯޓަލް admissions.ium.edu.mv((މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
22 ޛުލްޙިއްޖާ 1442
1 އޮގަސްޓް 2021